

Na osnovu člana 20 Zakona o sportu ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 123/21 od 26.11.2021) i člana 46 Statuta Crnogorskog olimpijskog komiteta, Upravni odbor Crnogorskog olimpijskog komiteta, na sjednici održanoj 18.12.2025.godine, donosi:

PRAVILNIK O VRSTAMA I DISCIPLINAMA SPORTOVA

Član 1

Ovim pravilnikom uređuju se vrste i discipline sportova u okviru kojih se obavljaju sportske djelatnosti, odnosno sportske aktivnosti u Crnoj Gori, u skladu s međunarodnim standardima koje utvrđuju Međunarodni olimpijski komitet (MOK) i SportAccord, krovno tijelo za međunarodne sportske federacije i druge zainteresovane strane.

Član 2

Izrazi u ovom pravilniku koji su u muškom rodu podrazumijevaju i iste izraze u ženskom rodu, osim ako iz konteksta ne proizlazi drugačije.

Član 3

Sport je pod upravom Međunarodne federacije i može obuhvatati više disciplina. Prilikom definisanja vrsta sportova neki sportovi podijeljeni su na discipline, a neki su definisani samo vrstom sporta.

Član 4

Sportovi i discipline su razvrstani prema sljedećim kategorijama:

I SPORTOVI NA ZVANIČNOM PROGRAMU OLIMPIJSKIH IGARA

Sportovi čiji su nacionalni sportski savezi članovi Crnogorskog olimpijskog komiteta i koji se nalaze na programu Olimpijskih igara:

1) Atletika, koja obuhvata sljedeće sportske discipline:

- olimpijske discipline u grupi trčanja (muškarci i žene): 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m, maraton;

- olimpijske discipline u grupi preponskog trčanja: 400 m prepone i 3000 m stipl (muškarci i žene), 100 m prepone (žene), 110 m prepone (muškarci);
- olimpijske discipline u grupi štafetnog trčanja: 4x100 m i 4x400 m (muškarci i žene), 4x400 m (mješovito);
- olimpijske discipline u grupi skokova (muškarci i žene): skok u vis, skok motkom, skok u dalj, troskok;
- olimpijske discipline u grupi bacanja (muškarci i žene): bacanje kugle (4 kg žene/7.26 kg muškarci), bacanje diska (1 kg žene/2 kg muškarci), bacanje koplja (600 gr žene/800 gr muškarci), bacanje kladiva (4 kg žene/7.26 kg muškarci);
- olimpijske discipline u grupi sportskog hodanja: 20 km hodanja (muškarci i žene), mješovita maratonska štafeta u brzom hodanju 4x10 km);
- olimpijske discipline u grupi višeboja: sedmoboj (žene), desetboj (muškarci);
- neolimpijske discipline u grupi višeboja: petoboj i desetboj (žene), petoboj i sedmoboj (muškarci);
- neolimpijske discipline u grupi trčanja (muškarci i žene): 60 m, 300 m, 600 m, 1000 m, 2000 m, 3000 m, polumaraton;
- neolimpijske discipline u grupi trčanja koje se održavaju van stadiona (muškarci i žene): ulične trke, kros, planinske trke i trke po stazama u prirodi;
- neolimpijske discipline u grupi preponskog trčanja: 80 m prepone (žene), 100 m prepone (muškarci), 300 m prepone i 2000 m stipl (muškarci i žene);
- neolimpijske discipline u grupi Štafetnog trčanja (muškarci i žene): 4x300 m i 100 m+200 m+300 m+400 m, 4x200 m, 4x800 m, 1200 m+400 m+800 m+1600m, 4x 1500m;
- neolimpijske discipline u grupi bacanja (muškarci i žene): bacanje kugle (3 kg žene/5 i 6 kg muškarci), bacanje diska (1,5 kg i 1,75 kg žene/2 kg muškarci), bacanje koplja (400 i 500 gr žene/600 i 700 gr muškarci), bacanje kladiva (3 kg žene/5 i 6 kg muškarci);
- neolimpijske discipline u grupi sportskog hodanja (muškarci i žene): 5 km hodanje, 10 km hodanje.

2) **Biciklizam**, koji obuhvata sljedeće sportske discipline:

- olimpijske discipline "Drum" (muškarci i žene): Road race - drumska trka, Individual Time trial - pojedinačni hronometar;
- olimpijska disciplina Mountain bike /MTB/ brdski biciklizam (muškarci i žene): Olympic Cross Country - XCO (olimpijski XC);
- olimpijska disciplina BMX (muškarci i žene): BMX Race, BMX Freestyle Park;
- olimpijske discipline "Pista" (muškarci i žene): Keirin, Omnium, Sprint, Team Pursuit, Team Sprint, Madison;

- neolimpijske discipline "Drum" (muškarci i žene): Team Time trial - (Ekipni hronometar), Brdska trka (trka na usponu), Kriterijumska trka - (Kružna trka);
- neolimpijske discipline "MTB" (muškarci i žene): Marathon Cross Country- XCM (XC maraton), Cross-country eliminator-XCE (XC eliminator), Cross-country point-to-point-XCP (od tačke do tačke), Short circuit Cross-country-XCC (XC kriterijum), Cross-country time trial-XCT (XC hronometar), Cross-country team relay-XCR (ekipna XC trka), Downhil-DH (spust), Four Cross - 4XTB;
- neolimpijske discipline "Pista" (muškarci i žene): Point Race, Scratch, Time Trial, Individual Pursuit;
- neolimpijske discipline: Ciklo kros, Artistic Cycling (umjetnički biciklizam), Cycling Ball, Gran Fondo.

3) **Boks**, koji obuhvata sljedeće sportske kategorije:

Žene

- Olimpijske kategorije: - 51 kg, 54 kg, 57 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 75 kg
- Neolimpijske kategorije: - 48 kg, 80 kg, +80 kg

Muškarci

- Olimpijske kategorije: - 55 kg, 60 kg, 65 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg, +90 kg
- Neolimpijske kategorije: - 50 kg, 75 kg, 85 kg

4) **Vaterpolo** (muškarci i žene)

5) **Plivanje**, koje obuhvata sljedeće sportske discipline:

- Olimpijske discipline 50 m Bazen (muškarci i žene): 50 m Kraul, 100 m Kraul, 200 m Kraul, 400 m Kraul, 800 m Kraul, 1500 m Kraul, 50 m Leđno, 100 m Leđno, 200 m Leđno, 50 m Prsno, 100 m Prsno, 200 m Prsno, 50 m Delfin, 100 m Delfin, 200 m Delfin, 200 m Medley, 400 m Medley, Štafeta 4x100 m Kraul, Štafeta 4x200 m Kraul, Štafeta 4x100 m Medley.
- Olimpijska disciplina 50 m Bazen (mješovito): Štafeta 4x100 m Medley.
- Neolimpijske discipline 25 m Bazen (muškarci i žene): 50 m Kraul, 100 m Kraul, 200 m Kraul, 400 m Kraul, 800 m Kraul, 1500 m Kraul, 50 m Leđno, 100 m Leđno, 200 m Leđno, 50 m Prsno, 100 m Prsno, 200 m Prsno, 50 m Delfin, 100 m Delfin, 200 m Delfin, 100 m Medley, 200 m Medley, 400 m Medley, Štafeta 4x50 m Kraul, Štafeta 4x100 m Kraul, Štafeta 4x200 m Kraul, Štafeta 4x50 m Medley, Štafeta 4x100 m Medley.
- Neolimpijske discipline 25 m Bazen (mješovito): Štafeta 4x50 m Medley, Štafeta 4x100 m Medley, Štafeta 4x50 m Kraul, Štafeta 4x100 m Kraul.

- Neolimpijske discipline 50 m Bazen (muškarci i žene): Štafeta 4x50 m Kraul, Štafeta 4x50 m Medley.
- Neolimpijske discipline 50 m Bazen (mješovito): Štafeta 4x50 m Medley, Štafeta 4x50 m Kraul.
- Olimpijske discipline – Skokovi u vodu (muškarci i žene): 3 m Daska, 10 m Platforma, Sinhroni skokovi 3 m Daska, Sinhroni skokovi 10 m Platforma.
- Neolimpijske discipline – Skokovi u vodu (muškarci i žene): 1 m Daska, Sinhroni skokovi 1 m Daska, Sinhroni skokovi 3 m Mješovito, Sinhroni skokovi 10 m Mješovito.
- Olimpijska disciplina – Umjetničko plivanje (žene): Tehnički duet, Slobodni duet, Tehnički tim, Slobodni tim, Akrobatski tim.
- Neolimpijske discipline – Umjetničko plivanje: Slobodni solo, Tehnički solo, Kombinovana rutina.
- Olimpijska disciplina – Plivanje na otvorenim vodama (muškarci i žene): 10 km Maraton.
- Neolimpijske discipline – Plivanje na otvorenim vodama (muškarci i žene): 5 km, 25 km, Štafeta 5 km.
- Neolimpijske discipline – Maratonsko plivanje (muškarci i žene): Svaka trka na otvorenim vodama preko 10 km dužine.

6) Gimnastika, koja obuhvata sljedeće sportske discipline:

- sportska gimnastika (muškarci i žene): parter, preskok, višeboj, ekipno;
- sportska gimnastika (muškarci): vratilo, konj sa hvataljkama, krugovi, paralelni razboj;
- sportska gimnastika (žene): greda, dvovisinski razboj;
- ritmička gimnastika (žene): traka, obruč, čunjevi, lopta, višeboj, ekipno.

7) Jedrenje, koje obuhvata sljedeće sportske discipline:

- olimpijske discipline (muškarci): Dinghy ILCA 7, Windsurfing – IQFOIL, Formula Kite, Skiff – 49er;
- olimpijske discipline (žene): Dinghy ILCA 6, Windsurfing – IQFOIL, Formula Kite, Skiff FX 49er;
- olimpijske discipline (mješovito): Dinghy 470, Multihull – Nacra 17;
- neolimpijske discipline: Keelboat (43 discipline sa nepomičnom kobilicom), Centre Board (31 disciplina), Multihull (17 disciplina), Kiteboarding (5 disciplina), Windsurfing (11 disciplina), Radio sailing (2 discipline).

8) Košarka, koja obuhvata sljedeće sportske discipline:

- dvoranska košarka (muškarci i žene);
- basket 3 na 3 (3x3).

9) Odbojka, koja obuhvata sljedeće sportske discipline:

- dvoranska odbojka (muškarci i žene);
- odbojka na pijesku (muškarci i žene);
- odbojka na snijegu (muškarci i žene).

10) Ragbi, koji obuhvata sljedeće sportske discipline:

- olimpijska disciplina ragbi 7 (muškarci i žene);
- neolimpijske discipline: - ragbi XV; ragbi 10s; ragbi na pijesku; ragbi na snijegu i T1 ragbi.

11) Rukomet (muškarci i žene)

12) Rvanje, koje obuhvata sljedeće sportske discipline:

- Olimpijske discipline
 - Grčko-rimski stil (GR) - muškarci: -60kg, -67kg, -77kg, -87kg, -97kg, -130kg
 - Slobodni stil (FS) - muškarci: -57kg, -65kg, -74kg, -86kg, -97kg, -125kg
 - Rvanje za žene (WW): -50kg, -53kg, -57kg, -62kg, -68kg, -76kg
- Neolimpijske discipline:
 - Grčko-rimski stil (GR) - muškarci: -55kg, -60kg, -63kg, -67kg, -72kg, -77kg, -82kg, -87kg, -97kg, -130kg
 - Slobodni stil (FS) - muškarci: -57kg, -61kg, -65kg, -70kg, -74kg, -79kg, -86kg, -92kg, -97kg, -125kg
 - Rvanje za žene (WW): -50kg, -53kg, -55kg, -57kg, -59kg, -62kg, -65kg, -68kg, -72kg, -76kg.

13) Streljaštvo, koje obuhvata sljedeće sportske discipline:

- Olimpijske discipline:

Puška: AR60 vazdušna puška 10 m (muškarci/žene); MK puška 50 m, 3 pozicije (muškarci/žene) 3x40 / 3x20;

Pištolf: AP60 vazdušni pištolf 10 m (muškarci/žene); MK pištolf 25 m (muškarci/žene); standard pištolf, brza paljba 25 m (muškarci);

Sačmarica: Trap (muškarci/žene); TRMT Trap mix team; Skeet (muškarci/žene); SKMT Skeet mix team;

Mixed Tim: ARMIX vazdušna puška 10 m, mix team (muškarci/žene); APMIX vazdušni pištolj 10 m, mix team (muškarci/žene).

- **Neolimpijske discipline:**

Puška: PR60 MK puška 50 m, ležeći stav; standard puška 300 m, 3 pozicije (muškarci/žene), 3X40/3X20; FR60PR standard puška 300 m ležeći stav; 300M STD standard puška 300 m; MK serijska puška 50m, 3x10; MK puška serijska 50m, 30 hitaca ležeći; serijska vazdušna puška 10m, 20/40 hitaca;

Pištolj: SP standard pištolj 25 m; CFP pištolj za centralno paljenje 25 m; FP pištolj 50m (muškarci); serijski pištolj velikog kalibra 25m

14) Stoni tenis, koji obuhvata sljedeće sportske discipline:

- singl (muškarci i žene);
- dubl (muškarci i žene);
- mješoviti dubl.

15) Tenis, koji obuhvata sljedeće sportske discipline:

- singl (muškarci i žene);
- dubl (muškarci i žene);
- mix dubl.

16) Tekvondo, koji obuhvata sljedeće sportske discipline:

- olimpijska disciplina - sportske borbe:
 - težinske kategorije (muškarci): -58kg, -68kg, -80kg, +80kg;
 - težinske kategorije (žene): -49kg, -57kg, -67kg, +67kg.
- neolimpijska disciplina: forme (muškarci i žene, pojedinačno, ekipno i duo).

17) Fudbal (muškarci i žene)

- Olimpijska disciplina: Fudbal (muškarci i žene).
- Neolimpijska disciplina: Futsal (muškarci i žene) – dvoranska varijanta fudbala, priznato od strane FIFA-e.

18) Džudo, koji obuhvata sljedeće težinske kategorije:

- Težinske kategorije (žene): -48 kg Ekstralaka do 48 kg; -52 kg Polulaka preko 48 kg i do 52 kg; -57 kg Laka preko 52 kg i do 57 kg; -63 kg Polustrednja preko 57 kg i do 63 kg; -70 kg Srednja preko 63 kg i do 70 kg; -78 kg Poluteška preko 70 kg i do 78 kg; +78 kg Teška preko 78 kg
- Težinske kategorije (muškarci): Ekstralaka do 60 kg; -66 kg Polulaka preko 60 kg i do 66 kg; -73 kg Laka preko 66 kg i do 73 kg; -81 kg Polusrednja preko 73 kg i do 81 kg; -90 kg Srednja preko 81 kg i do 90 kg; -100 kg Poluteška preko 90 kg i do 100 kg; +100 kg Teška preko 100 kg
- Težinske kategorije (mješovito): -52 kg žene do 52 kg; -73 kg muškarci do 73 kg; -70 kg žene preko 57 kg i do 70 kg; -90 kg muškarci preko 73 kg i do 90 kg; +70 kg žene preko 70 kg; +90 kg muškarci preko 90 kg;

19) Triatlon, koji obuhvata sljedeće sportske discipline:

- olimpijska disciplina (muškarci i žene): standardna distanca (Olimpijski triatlon): plivanje 1500 m, biciklizam: 40 km, trčanje 10 km;
- olimpijska disciplina (mješovito): štafeta – plivanje 300m, biciklizam 8km, trčanje 2km;
- neolimpijske discipline: 2x2 mješovita štafeta - plivanje: 250m do 300m, biciklizam: 5km do 8km, trčanje: 1,5 km do 2km; 3x štafeta istog pola - plivanje: 250m do 300m, biciklizam: 5km do 8km, trčanje: 1,5 km do 2 km; 4x Ekipna štafeta - plivanje: 250m do 300m, biciklizam: 5km do 8km, trčanje: 1,5 km do 2 km; super sprint distanca - plivanje: 250m do 500m, biciklizam: 6,5 km do 13 km, trčanje: 1,7 km do 3,5 km; Sprint distanca - plivanje: do 750m, biciklizam: do 20km, trčanje: do 5km; Srednja distanca - plivanje: 1900m do 2999m, biciklizam: 80km do 90km, trčanje: 20km do 21km; duga distanca - plivanje: 3000m do 4000m, biciklizam: 91km do 200km, trčanje: 22 km do 42,2 km; duatlon; akvatlon; kros triatlon; kros duatlon; akvabajk.

20) Mačevanje, koje obuhvata sledeće sportske discipline:

- olimpijske discipline (muškarci i žene): Mač - pojedinačno, Mač - ekipno, Floret - pojedinačno,
- Floret - ekipno, Sablja - pojedinačno, Sablja – ekipno.

21) Alpsko skijanje, koje obuhvata sljedeće discipline:

- slalom (muškarci i žene);
- veleslalom (muškarci i žene);
- super G (muškarci i žene);
- spust (muškarci i žene);
- alpska kombinacija (muškarci i žene).

22) Nordijsko kombinovano skijanje

23) Kros-kantri skijanje, koje obuhvata sljedeće discipline:

- sprint klasično, slobodni sprint ekipno (muškarci i žene);
- 15km+15km skiathlon, 4x10km štafeta, 15km slobodno, 50km masovni start klasično (muškarci);
- 7km+7km skiathlon, 4x5km štafeta, 10km slobodno, 30km masovni start klasično (žene).

24) Skijaški skokovi

25) Snowboard, koji obuhvata sljedeće discipline:

- giant parallel slalom (muškarci i žene);
- halfpipe (muškarci i žene);
- snowboard cross (muškarci i žene);
- slopestyle (muškarci i žene);
- big air (muškarci i žene).

26) Freestyle skijanje.

II. Sportovi koji se ne nalaze na zvaničnom programu Olimpijskih igara, ali čije su svjetske federacije priznate od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta, i čiji su nacionalni sportski savezi članovi Crnogorskog olimpijskog komiteta su:

- 1) Vazduhoplovni sportovi;
- 2) Džu džicu;
- 3) Kik-boks;
- 4) Karate;
- 5) Motonautika;

- 6) Planinarstvo;
- 7) Ronjenje;
- 8) Sportski ribolov;
- 9) Boćanje;
- 10) Šah;
- 11) Muaj tai (tajlandski boks);
- 12) e-sport.

Član 5

Crnogorski olimpijski komitet priznaje i sportove čiji nacionalni savezi nijesu članovi Crnogorskog olimpijskog komiteta, pod uslovom da:

- Pripadaju svjetskim federacijama ili asocijacijama priznatim od strane MOK-a i SportAccord-a.
- Upisani su u Registar sportskih organizacija, u skladu sa Zakonom o sportu.

Član 6

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Podgorica, 18.12.2025. godine
Broj: 02-219/4

PREDSJEDNIK

Dušan Simonović

